

## MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU U OBLASTI ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA

### IZMEĐU

### AGENCIJE ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST CRNE GORE

#### I

#### PREDSJEDNIKA TIJELA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE, REPUBLIKA POLJSKA

Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore i Predsjednik Tijela za elektronske komunikacije (Republika Poljska) (EKIP) (u daljem tekstu "Potpisnice");

**Nastavljajući** da proširuju prijateljske odnose na osnovu jednakosti i međusobne koristi,

**Shvatajući** značaj koji elektronske komunikacione usluge imaju za društveni i ekonomski prosperitet obje zemlje,

**S obzirom** na zajednički osnov za planove i programe i njihovu spremnost da održavaju redovne kontakte i da u praksi razvijaju saradnju po pitanjima koja se odnose na elektronske komunikacione usluge,

**Imajući u vidu** koristi koje i Predsjednik Tijela za elektronske komunikacije i EKIP mogu imati od saradnje ova dva regulatorna tijela po pitanjima koja se odnose na razmjenu informacija, iskustva i dokumenata vezanih za razvoj regulacije elektronskih komunikacionih usluga u obje zemlje,

**Uvjereni** da je potrebna i poželjna veća saradnja između ova dva tijela,

Saglasni su u sledećem:

## **Član 1**

Cilj Memoranduma o razumijevanju je da razvije saradnju u oblasti regulacije elektronskih komunikacije kroz podršku i realizaciju zajedničkih mjera, razmjenu informacija i iskustva između nacionalnih regulatornih tijela Republike Poljske i Crne Gore.

## **Član 2**

Uzimajući u obzir brzi razvoj u svim oblastima elektronskih komunikacija, utvrđuju se sledeće oblasti saradnje:

- a) podsticanje razvoja efikasnih elektronskih komunikacionih usluga visokog kvaliteta;
- b) održavanje međusobnih konsultacija i razmjene iskustva o određenim strategijama i mehanizmima aktivne saradnje u okviru zajedničkih projekata iz oblasti regulacije elektronskih komunikacija;
- c) razmjena stručnjaka i eksperata, kao i organizovanje posjeta i sastanaka;
- d) jačanje uloge Potpisnica Memoranduma u obezbjeđivanju razvoja savremenog sektora elektronskih komunikacija;
- e) organizacija zajedničkih seminara, simpozijuma i izložbi za potrebe regulisanja elektronskih komunikacija;
- f) drugi instrumenti saradnje koji se dogovore.

## **Član 3**

Visoki zvaničnici iz redova Potpisnica Memoranduma će se redovno sastajati radi konsultacija i ocjene implementacije predmetnog Memoranduma o razumijevanju, da bi utvrdili prioritete saradnje iz njegovog okvira u sledećem periodu, da razmijene poglede i, po potrebi, preduzmu zajedničke aktivnosti i zauzmu zajedničke stavove na evropskim i drugim međunarodnim forumima i u organizacijama koje su povezane sa sektorom elektronskih komunikacija.

## **Član 4**

Potpisnice Memoranduma će jednom godišnje ocjenjivati rezultate i svoju saradnju po ovom Memorandumu. Po potrebi, one će razmotriti potrebu za unapređenjem saradnje i davati odgovarajuće predloge za izmjenu sadržaja ovog Memoranduma o razumijevanju.

## **Član 5**

Aktivnosti na saradnji iz okvira ovog memoranduma zavisi od raspoloživosti sredstava i resursa Potpisnica. Svaka Potpisnica snosi troškove svojih aktivnosti iz okvira Memoranduma o razumijevanju.

## **Član 6**

Potpisnice će podsticati svoje institucije i kompanije da traže mogućnosti zajedničkih ulaganja.

## **Član 7**

Informacije stečene prilikom međusobne saradnje neće se otkrivati trećim stranama bez prethodne pismene saglasnosti Potpisnice od koje prvobitno potiču.

## **Član 8**

Odredbe Memoranduma o razumijevanju nisu pravno obavezujuće za Potpisnice, ne tumače se kao sporazum po međunarodnom pravu u okviru značenja Bečke konvencije o ugovornom pravu i ne povlače prava i obaveze iz oblasti međunarodnog prava.

## **Član 9:**

Uz saglasnost obje Potpisnice, u Memorandum se mogu unijeti izmjene i dopune, koje se dokumentuju kao protokoli, koji čine sastavni dio Memoranduma o razumijevanju.

## **Član 10**

1. Ovaj Memorandum o razumijevanju stupa na snagu na dan kada ga potpišu obje Potpisnice Memoranduma. Ovaj Memorandum o razumijevanju se zaključuje na period trajanja od pet godina. Ako tri mjeseca prije isteka ovog petogodišnjeg perioda nijedna od Potpisnica ne izrazi namjeru da ovaj Memorandum o razumijevanju raskine, period važenja se automatski produžava za narednih pet godina.
2. Memorandum o razumijevanju prestaje da važi nakon isteka tri mjeseca od datuma kada jedna Potpisnica primi pismeno obavještenje od druge Potpisnice o njenoj namjeri da ga raskine.

Ovaj Memorandum o razumijevanju je potpisan u \_\_\_\_\_ dana (datum, mjesec, godina) u dva originalna primjerka, svaki na zvaničnom jeziku ovih zemalja (poljskom i crnogorskom) i na engleskom, s tim što su svi tekstovi jednako vjerodostojni. U slučaju bilo kakvih odstupanja, za potrebe tumačenja ovog Memoranduma o razumijevanju, važiće engleska verzija teksta.

**U ime Agencije za elektronske  
komunikacije i poštansku  
djelatnost  
Crne Gore**

**Presjednik Tijela za elektronske  
komunikacije  
Republike Poljske**

